



PRIMLJENO:	23. 8	20 19	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	24-3/19-1		
VEZA:			
EPA:	781 XXVI		
SKRACENICA:			PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-3386
Podgorica, 2. avgusta 2019. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. jula 2019. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O LEGALIZACIJI JAVNIH ISPRAVA U MEĐUNARODNOM PROMETU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **ZORAN PAŽIN**, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i **IBRAHIM SMAILOVIĆ**, generalni direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, s. r.



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis
odnosi/donosilac akta

Ministarstvo pravde

Naziv propisa	Zakon o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	III. PRAVOSUĐE	Pravne i druge usluge (propisi o advokaturi, notarima, posrednicima, besplatnoj pravnoj pomoći, sudskim vještacima i tumačima i sl.)
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	23 pravosuđe i temeljna prava	
Ključni termini - eurovok deskriptori	Legalizacija domaćih i stranih javnih isprava, nadležni sud Ministarstvo pravde, Ministarstvo vanjskih poslova i diplomatsko-konzularno predstavništvo	

**ZAKON O LEGALIZACIJI JAVNIH ISPRAVA
U MEĐUNARODNOM PROMETU**

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Legalizacija javnih isprava u međunarodnom prometu vrši se u skladu sa ovim zakonom, ako posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom koji obavezuje Crnu Goru nije drukčije određeno.

Član 2

Legalizacija javnih isprava u međunarodnom prometu podrazumijeva ovjeru javnih isprava izdatih u Crnoj Gori koje su namijenjene za upotrebu u drugoj državi (u daljem tekstu: domaća javna isprava), kao i ovjeru javnih isprava izdatih u drugoj državi koje su namijenjene za upotrebu u Crnoj Gori (u daljem tekstu: strana javna isprava).

Član 3

Ovjerom domaćih i stranih javnih isprava potvrđuje se autentičnost potpisa lica koje je javnu ispravu potpisalo i autentičnost pečata organa koji je izdao javnu ispravu.

Ovjerom domaćih i stranih javnih isprava ne potvrđuje se istinitost sadržaja javne isprave koja se ovjerava.

Član 4

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. OVJERA DOMAĆIH JAVNIH ISPRAVA

Član 5

Domaća javna isprava ovjerava se samo ako je zakonom države u kojoj će javna isprava biti upotrijebljena propisana obaveza ovjeravanja, ako posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom koji obavezuje Crnu Goru nije drukčije propisano.

Član 6

Radi ovjere domaćih javnih isprava koje izdaju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja (u daljem tekstu: javnopravni organ):

- javnopravni organ deponuje u organu državne uprave nadležnom za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo) i osnovnom sudu na čijem se području

nalazi njegovo sjedište (u daljem tekstu: nadležni sud) potpise službenih lica u javnopravnom organu koja su ovlašćena za potpisivanje domaćih javnih isprava i pečat javnopravnog organa;

- nadležni sud deponuje u Ministarstvu potpise službenih lica u nadležnom sudu koja su ovlašćena za ovjeru domaćih javnih isprava i pečat nadležnog suda;

- Ministarstvo deponuje u organu državne uprave nadležnom za vanjske poslove potpise službenih lica u Ministarstvu koja su ovlašćena za ovjeru domaćih javnih isprava i pečat Ministarstva.

Član 7

Ovjeru domaćih javnih isprava, na zahtjev zainteresovanog lica, vrši nadležni sud.

Autentičnost potpisa lica koje je potpisalo domaću javnu ispravu i autentičnost pečata javnopravnog organa koji je izdao tu ispravu, službeno lice u nadležnom sudu utvrđuje na osnovu potpisa tog lica i pečata javnopravnog organa koji su deponovani u nadležnom sudu.

Nakon izvršene ovjere iz stava 1 ovog člana, zainteresovano lice dostavlja domaću javnu ispravu Ministarstvu radi ovjere potpisa službenog lica u nadležnom sudu koje je izvršilo ovjeru domaće javne isprave i pečata nadležnog suda.

Autentičnost potpisa službenog lica u nadležnom sudu koje je izvršilo ovjeru domaće javne isprave i pečata nadležnog suda službeno lice u Ministarstvu utvrđuje na osnovu potpisa tog lica i pečata nadležnog suda koji su deponovani u Ministarstvu.

Domaću javnu ispravu, nakon izvršene ovjere iz stava 3 ovog člana, zainteresovano lice dostavlja organu državne uprave nadležnom za vanjske poslove; odnosno diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Crne Gore u drugoj državi (u daljem tekstu: diplomatsko-konzularno predstavništvo) u kojoj će se domaća javna isprava upotrijebiti, radi ovjere potpisa službenog lica u Ministarstvu i pečata Ministarstva.

Autentičnost potpisa službenog lica u Ministarstvu koje je izvršilo ovjeru domaće javne isprave i pečata Ministarstva utvrđuje se na osnovu potpisa tog lica i pečata Ministarstva koji su deponovani u organu državne uprave nadležnom za vanjske poslove.

Član 8

Izuzetno od člana 7 ovog zakona, domaću javnu ispravu koju je izdao organ državne uprave zainteresovano lice dostavlja na ovjeru organu državne uprave nadležnom za vanjske poslove, bez prethodne ovjere od strane nadležnog suda i Ministarstva.

Radi ovjere iz stava 1 ovog člana, organi državne uprave deponuju u organu državne uprave nadležnom za vanjske poslove potpise službenih lica u tim organima koja su ovlašćena za potpisivanje domaćih javnih isprava i pečate tih organa.

Član 9

Ovjera autentičnosti potpisa, pečata i štambilja sudskog tumača koji su stavljani na prevod domaće javne isprave vrši se u skladu sa članom 7 ovog zakona.

Radi ovjere potpisa, pečata i štambilja sudskog tumača iz stava 1 ovog člana, sudski tumač deponuje potpis, pečat i štambilj u nadležnom sudu i Ministarstvu.

Član 10

O ovjeri domaće javne isprave sačinjava se potvrda na toj ispravi ili na posebnom listu koji mora biti spojen sa tom ispravom jemstvenikom čiji se krajevi na zadnjoj strani pričvršćuju pečatnim voskom ili ljepljivom trakom i ovjeravaju pečatom nadležnog suda, Ministarstva i organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove, odnosno diplomatsko-konzularnog predstavništva.

Potvrda nadležnog suda, Ministarstva i organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove, odnosno diplomatsko-konzularnog predstavništva sadrži: naziv i sjedište organa koji je izvršio ovjeru; oznaku pod kojom je ovjera upisana u upisnik iz člana 15 ovog zakona; datum izvršene ovjere; iznos naplaćene takse za izvršenu ovjeru, potpis službenog lica koje je izvršilo ovjeru i pečat organa.

Član 11

Ovjeru javnih isprava koje su namijenjene za upotrebu u državama koje su potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 5. oktobra 1961. godine vrši nadležni sud, odnosno Ministarstvo.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, nadležni sud ovjerava samo domaće javne isprave koje su izdate od javnopravnog organa koji ima sjedište na području tog suda, a Ministarstvo ovjerava domaće javne isprave koje su izdate od javnopravnog organa koji ima sjedište na području bilo kojeg nadležnog suda.

III. OVJERA STRANIH JAVNIH ISPRAVA

Član 12

Strane javne isprave mogu se upotrijebiti u Crnoj Gori samo ako ih je, na zahtjev zainteresovanog lica, po prethodno izvršenoj ovjeri u državi u kojoj su izdate, ovjerio organ državne uprave nadležan za vanjske poslove, odnosno diplomatsko-konzularno predstavništvo u toj državi, osim ako posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom koji obavezuje Crnu Goru nije drukčije određeno.

Pod stranim javnim ispravama podrazumijevaju se isprave koje se u državi u kojoj su izdate smatraju javnim ispravama i koje su izdate u obliku i na način propisanim zakonom te države.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, strane javne isprave ne ovjeravaju se ako se, pod uslovom uzajamnosti, domaće javne isprave ne ovjeravaju u drugoj državi.

Član 13

Ako državni organ, organ državne uprave, organ lokalne samouprave ili lokalne uprave, privredno društvo, pravno lice ili drugi subjekt kojem je podnijeta ovjerena strana javna isprava posumnja u njenu vjerodostojnost, može zatražiti od organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove da izvrši provjeru da li je organ druge države koji je u njoj označen izdao stranu javnu ispravu.

Član 14

O ovjeri strane javne isprave sačinjava se potvrda na toj ispravi ili na posebnom listu koji mora biti spojen sa tom ispravom jemstvenikom čiji se krajevi na zadnjoj strani pričvršćuju pečatnim voskom ili ljepljivom trakom i ovjeravaju pečatom organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove, odnosno diplomatsko-konzularnog predstavništva.

Potvrda iz stava 1 ovog člana sadrži: naziv i sjedište organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove, odnosno diplomatsko-konzularnog predstavništva; oznaku pod kojom je ovjera upisana u upisnik iz člana 15 ovog zakona; datum izvršene ovjere; iznos naplaćene takse za izvršenu ovjeru, potpis službenog lica koje je izvršilo ovjeru i pečat organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove, odnosno diplomatsko-konzularnog predstavništva.

Član 15

O izvršenim ovjerama domaćih i stranih javnih isprava organi koji vrše ovjeru, u skladu sa ovim zakonom, vode poseban upisnik.

Sadržaj i način vođenja upisnika iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

IV. PRELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16

Akt iz člana 15 stav 2 ovog zakona donijeće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 17

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da se primjenjuje Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu („Službeni list SFRJ“, broj 6/73).

Član 18

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

O b r a z l o ž e n j e

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu sadržan je u članu 16 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom u skladu sa Ustavom uređuje način ostvarivanja ljudskih prava i sloboda kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje, nadležnost i postupak pred organima javne vlasti, ako je to neophodno za njihovo funkcionisanje, kao i druga pitanja od interesa za državu.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu u primjeni je od 1973. godine ("Službeni list SFRJ", broj 6/73). U višedecenijskom periodu primjene ovog zakona značajno su se izmijenile određene okolnosti zbog kojih je bilo neophodno pristupiti donošenju novog zakona. Naime, Crna Gora je 2006. godine obnovila svoju državnost što nužno iziskuje značajan broj terminoloških i drugih neophodnih usklađivanja sa nastalim promjenama, a donesen je i novi Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa sa kojim je, takođe, potrebno izvršiti neophodna usklađivanja, pa je sve to ukazalo na nužnost donošenja novog Zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu, kojim će se na jedinstven način urediti ova materija.

Donošenje ovog zakona predviđeno je Programom rada Vlade za III kvartal 2019. godine.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Ne postoji evropsko zakonodavstvo i potvrđene međunarodne konvencije sa kojima je neophodno usaglasiti ovaj zakon, jer Crna Gora, kao potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05. oktobra 1961. godine, neposredno primjenjuje navedenu konvenciju, a predmetnim zakonom je propisana samo nadležnost organa Crne Gore za postupanje po ovoj konvenciji, što je propisano i važećim Zakonom o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Za upotrebu javnih isprava u međunarodnom pravnom prometu, tj. izvan zemlje u kojoj su izdate, prethodno je neophodno sprovesti postupak njihove legalizacije-ovjere. Ovjerom javnih isprava potvrđuje se autentičnost potpisa lica koje je javnu ispravu potpisalo, svojstvo u kojem je potpisnik javne isprave postupao i autentičnost pečata organa koji je izdao javnu ispravu. Ovjerom se ne potvrđuje istinitost sadržaja javne isprave koja se ovjerava.

Predlogom ovog zakona bliže je uređena ovjera javnih isprava koje su namijenjene za upotrebu u drugoj državi (domaće javne isprave) i javnih isprava izdatih u drugoj državi koje su namijenjene za upotrebu u Crnoj Gori (strane javne isprave).

S tim u vezi, članom 5 propisano je da se domaća javna isprava ovjerava samo ako je zakonom države u kojoj će javna isprava biti upotrijebljena propisana obaveza ovjeravanja, ako posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom koji obavezuje Crnu Goru nije drukčije propisano, dok je članom 6 propisano da

javnopravni organi deponuju u Ministarstvu pravde i nadležnom osnovnom sudu potpise službenih lica u javnopravnom organu koja su ovlašćena za potpisivanje domaćih javnih isprava i pečat javnopravnog organa, dok nadležni sud deponuje u Ministarstvu pravde potpise službenih lica u nadležnom sudu koja su ovlašćena za ovjeru domaćih javnih isprava i pečat nadležnog suda, a Ministarstvo pravde deponuje u organu državne uprave nadležnom za vanjske poslove potpise službenih lica u Ministarstvu pravde koja su ovlašćena za ovjeru domaćih javnih isprava i pečat Ministarstva pravde.

Dalje, članom 7 uređena je ovjera domaćih javnih isprava, kako u pogledu nadležnosti organa za njihovu ovjeru, tako i u pogledu načina utvrđivanja autentičnosti potpisa lica koje je javnu ispravu potpisalo i autentičnosti pečata organa koji je domaću javnu ispravu izdao, dok je članom 8 uređena ovjera domaćih javnih isprava koje je izdao organ državne uprave, u vezi sa kojom je propisana obaveza organa državne uprave da deponuju u organu državne uprave nadležnom za vanjske poslove potpise službenih lica u tim organima koja su ovlašćena za potpisivanje domaćih javnih isprava i pečate tih organa.

Članom 9 uređena je ovjera autentičnosti potpisa, pečata i štambilja sudskog tumača koji su stavljeni na prevod domaće javne isprave, dok je članom 10 propisano sačinjavanje potvrde o izvršenoj ovjeri domaće javne isprave, kao i sadržaj te potvrde.

Članom 11 propisani su nadležni organi za ovjeru domaćih javnih isprava u skladu sa Haškom konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 5. oktobra 1961. godine.

Članovima 12, 13 i 14 uređena je ovjera stranih javnih isprava, kako u pogledu nadležnosti organa za njihovu ovjeru, definisanja stranih javnih isprava i provjere njihove vjerodostojnosti u slučaju sumnje, tako i u pogledu sačinjavanja potvrde o izvršenoj ovjeri i njenog sadržaja.

Članom 15 propisana je obaveza vođenja upisnika o izvršenim ovjerama domaćih i stranih javnih isprava, dok su članovima 16, 17 i 18 propisane prelazna i završne odredbe, u okviru kojih je propisana obaveza Ministarstva pravde da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donese akt kojim će se urediti sadržaj i način vođenja navedenog upisnika, dok je u pogledu početka primjene ovog zakona propisano da će se isti primjenjivati nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nijesu potrebna posebna finansijska sredstva iz Budžeta Crne Gore.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
ПОДГОРИЦА



Примљено: 18.07.2019г.			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
01-	019-	237#	/13-2

Crna Gora
Sekretarijat za zakonodavstvo

Broj: 02-232/3
Podgorica, 18. jula 2019. godine

MINISTARSTVO PRAVDE
- gospođinu Zoranu Pažinu, ministru -

PODGORICA

Na inovirani tekst **PREDLOGA ZAKONA O LEGALIZACIJI JAVNIH ISPRAVA U MEĐUNARODNOM PROMETU**, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedaba, budući da su primjedbe i sugestije Sekretarijata date predstavnicima obrađivača u neposrednoj saradnji 10. aprila i 8, 16. i 17. jula 2019. godine, ugrađene u predloženi tekst zakona.



SEKRETARKA
Dušanika Janković



Crna Gora
Ministarstvo finansija

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Br:02-03-10209/1

Podgorica, 05. jul 2019. godine

MINISTARSTVO PRAVDE
-n/r ministra, g-din Zorana Pažina-

Poštovani gospodine Pažin,

Na osnovu Vašeg akta broj: 01-019-2377/19/1 od 28. juna 2019. godine, kojim se traži mišljenje na tekst Predloga zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu, Ministarstvo finansija daje sljedeće:

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i Izvještaj o analizi uticaja propisa sa aspekta uticaja na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Predloženim zakonom obezbeđuje se pravna sigurnost u oblasti legalizacije isprava u međunarodnom prometu, kako u slučaju legalizacije domaćih javnih isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu, tako i kod legalizacije stranih javnih isprava koje će se upotrijebiti u Crnoj Gori.

Na osnovu uvida u dostavljeni tekst i Izvještaj o analizi uticaja propisa u djelu procjene fiskalnog uticaja, utvrđeno je da za implementaciju ovog zakona nije potrebno izdvajanje dodatnih finansijskih sredstava u Budžetu Crne Gore.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo finansija nema primjedbi na Predlog Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu.

S poštovanjem,


MINISTAR
Darko Radunović


IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ	MINISTARSTVO PRAVDE
NAZIV PROPISA	Zakon o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu
<p>1. Definisane probleme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje probleme treba da rješiti predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? 	
<p>Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu na pravnoj snazi je od 1973. godine ("Službeni list SFRJ", broj 6/73). Međutim, u dugom periodu primjene ovog zakona značajno su se izmijenile određene okolnosti, zbog kojih je bilo nužno pristupiti donošenju novog zakona, prije svega, radi terminoloških, kao i drugih neophodnih usklađivanja sa nastalim promjenama nakon obnove državnosti Crne Gore; te radi usklađivanja sa novim zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa, iz kojeg su brisanе odredbe koje uređuju ovjeravanje isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu, što je sve upućivalo na neophodnost donošenja novog Zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu, koji će na jedinstven način urediti ovu materiju i obezbijediti očekivanu pravnu sigurnost.</p>	
<p>2. Ciljevi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. 	
<p>Cilj donošenja ovog zakona je obezbjeđivanje pravne sigurnosti u oblasti legalizacije javnih isprava u međunarodnom prometu, kako u slučaju legalizacije domaćih javnih isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu, tako i kod legalizacije stranih javnih isprava koje će se upotrijebiti u Crnoj Gori.</p>	
<p>3. Opcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju; preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa). - Obrazložiti preferiranu opciju? 	
<p>Obaveza donošenja ovog zakona proizilazi iz potrebe njegovog usaglašavanja sa izmijenjenim okolnostima u dugom vremenu primjene važećeg propisa, posebno od 2006. godine kada je Crna Gora obnovila svoju državnost.</p> <p>Donošenje ovog zakona predviđeno je Programom rada Vlade Crne Gore za III kvartal 2019. godine.</p>	
<p>4. Analiza uticaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne. - Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima) - Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti, - Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija; 	

<p>- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.</p>
<p>Predložena rješenja pozitivno će uticati na građane i privredu i neće proizvesti dodatne troškove za navedene subjekte. Ovo iz razloga što su građani i privredni subjekti za ovjeravanje javnih isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu i do sada plaćali propisanu taksu.</p>
<p>5. Procjena fiskalnog uticaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?; - Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti; - Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti; - Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?; - Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistći finansijske obaveze?; - Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?; - Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda; - Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti; - Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?; - Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.
<p>Za implementaciju ovog zakona, nije potrebno obezbjeđivati finansijska sredstva iz Budžeta Crne Gore. Implementacija ovog zakona neće prouzrokovati ni međunarodne finansijske obaveze. Predviđeno je donošenje jednog podzakonskog akta koji neće proizvesti dodatne troškove u Budžetu Crne Gore. Imajući u vidu da je Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu („Službeni list SFRJ“, broj 6/73) u primjeni već duži niz godina (45 godina), implementacijom novih zakonskih rješenja koja u bitnom ne odstupaju od sada važećih, ne očekuje se ostvarivanje dodatnih prihoda od onih koji se već ostvaruju primjenom sada važećeg zakona.</p>
<p>6. Konsultacije zainteresovanih strana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako; - Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako: (jajne ili ciljane konsultacije); - Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni, Obrazložiti
<p>U izradi ovog propisa nije bilo neophodno koristiti eksternu ekspertizu. Za izradu ovog zakona formirana je radna grupa, u čijem sastavu su bili predstavnici iz reda sudija, advokata, kao i službenici Ministarstva pravde. Shodno Uredbi o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, bio je upućen javni poziv za konsultovanje zainteresovanoj javnosti političkim i drugim organizacijama i nevladinim organizacijama, prije početka izrade zakona, međutim, nije bilo prijavljenih kandidata za člana radne grupe iz reda NVO, kao ni predloga i sugestija za izradu ovog zakona.</p>

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Nema potencijalnih prepreka za implementaciju ovog zakona.
Ministarstvo pravde će biti zaduženo za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene ovog zakona.

Podgorica,
28.06.2019. godine

MINISTAR
Zoran Pažin

